



[Racio-mont; društvo za reviziju]

**“CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET” Podgorica**

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE  
ZAVRŠAVA SA 31.12.2022 GODINE**

**Maj 2023**

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

-Za "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA

## IZVJEŠTAJ O REVIZIJI – FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

### Pozitivno mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja sportske organizacije "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA (u daljem nastavku sportska organizacija), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31.12.2022 godine, iskaz o ukupnom rezultatu i napomene uz finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu SI CG 145/2021 i 152/2022.

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji daju objektivan i fer prikaz po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA na dan 31.12.2022 godine, njene finansijske uspješnosti i napomena uz finansijske iskaze za godinu koja se završava 31.12.2022 godine u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS).

### Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA), naše odgovornosti u skladu sa standardima (ISA) su detaljno opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovjen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja, Mi smo nezavisni u odnosu na sportsku organizaciju "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA u skladu sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori, i ispunili smo druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

### Ključna revizorska pitanja

Ključna revizorska pitanja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cijelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nijesmo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Pored pitanja koja su opisana u odjeljku Osnova za mišljenje odredili smo da su najbitnija sledeća pitanja bila od najvećeg značaja za reviziju finansijskih izvještaja:

Posebna pažnja je bila posvećena reviziji pozicije prihoda i rashoda i njihove prezentacije i na osnovu adekvatne dokumentacije smo se uvjerili u pravilnu prezentaciju ovih pozicija, za koje postoji uredna prateća dokumentacija, kojom se potvrđuje nastanak i postojanje prihoda i rashoda u poslovnoj 2022 godini.

## **Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje**

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu finansijskih iskaza koji pružaju istinit i objektivan prikaz u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za druge finansijske izvještaje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore, kao i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti sportske organizacije "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira sportsku organizaciju ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja sportske organizacije.

## **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da li finansijski izvještaji uzeti u cijelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno značajne prikaze ako takvi iskazi postoje, iako je revizija pravilno planirana i sprovedena. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomski odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa ISA standardima, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaznje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima

prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se prepostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

### Ostali regulatorni zahtjevi

Revizor je izvršio reviziju finansijskih iskaza i nije primijetio materijalno pogrešne prikaze.



Racio-Mont d.o.o;  
društvo za reviziju

Mladen Rakočević - Ovlašćeni revizor

**" CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET " CRNE GORE**

**19 . DECEMBRA 21 , PODGORICA, CRNA GORA**

**Br:.....**

**Datum:..... 2023 godine**

**Predmet: Izjava revizoru**

Ugovorom o vršenju revizije finansijskih iskaza " **CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET " CRNE GORE** za period od 01.01.2022 do 31.12.2022 godine utvrđena je obaveza naručioca revizije da revizoru u pismenoj formi potvrdi date izjave koje je revizor zahtjevao u postupku revizije.

Shodno prednjem potvrđujemo date izjave na zahtjev ovlašćenog revizora Rakočević Predraga i Rakočević Mladena („Racio Mont“ DOO Kolašin):

1. Svjesno prihvatamo odgovornost za finansijske iskaze sastavljene i objavljene za izvještajni period od 01.01.2022 do 31.12.2022 godine koji su bili predmet revizije,
2. Sve poslovne transakcije u izvještajnom periodu su dokumentovane, odnosno za svaku poslovnu transakciju formirana je odgovarajuća dokumentacija, odnosno ne postoje poslovne transakcije za koje nije formirana odgovarajuća dokumentacija,
3. Sva poslovna dokumentacija za izvještajni period je registrovana u računovodstvu naručioca revizije,
4. Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na računovodstvene izvještaje, nijesu bila uključena u nezakonite radnje u pripremanju i objavljivanju finansijskih iskaza koji su bili predmet revizije ili druge prevarne radnje.
5. Revizoru smo u postupku revizije stavili na raspolaganje sve poslovne evidencije i potkrepljujuću dokumentaciju i sve zapisnike inspekcijskih organa i organa upravljanja,
6. U računovodstvenim izvještajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta;
7. Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju njihovog nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na računovodstvene izvještaje;
8. Ne planiramo da napustimo sadašnju osnovnu djelatnost.
9. Smatramo da su značajne postavke korišćene za izradu računovodstvenih procjena osnovane i dosledne.

**RUKOVODILAC RAČUNOVODSTVA:**

**PREDSJEDNIK:**

.....

.....

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/**

na dan 31.12.2022. godine

Broj iskaza

92606/2022

|  |
|--|
| Popunjava pravno lice                              |
| Matični broj: 02192136                             |
| Šifra djelatnosti: 9312                            |
| Popunjava: Radmila Brajković                       |
| Naziv: " CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET " CRNE GORE |
| Sjedište: 19 . DECEMBRA 21 , PODGORICA, CRNA GORA  |

| Grupa        | Pozicija  | Red.<br>broj | Napomena | Tekuća<br>godina | Prethodna<br>godina -<br>krajnje stanje | Prethodna<br>godina -<br>početno stanje |
|--------------|---|--------------|----------|------------------|---|---|
| 1            | 2   | 3            | 4        | 5                | 6                                       | 7                                       |
|              | A K T I V A   |              |          |                  |   |   |
| 00           | A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL   | 001          |          |                  |   |   |
|              | B. STALNA IMOVINA ( 003+008+016 )   | 002          |          | 191390           | 194455                                  |   |
| 01           | I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)  | 003          |          |                  |   |   |
| 010          | 1. Ulaganja u razvoj  | 004          |          |                  |   |   |
| 011 i<br>014 | 2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja   | 005          |          |                  |   |   |
| 012          | 3. Goodwill   | 006          |          |                  |   |   |
| 016 i<br>015 | 4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi   | 007          |          |                  |   |   |
|              | II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)   | 008          |          | 191390           | 194455                                  |   |
| 020 i<br>022 | 1. Zemljište i objekti  | 009          |          | 146703           | 148715                                  |   |
| 023          | 2. Postrojenja i oprema   | 010          |          | 44687            | 45740                                   |   |
|              | 3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)   | 011          |          |                  |   |   |
| 024          | 3.1. Investicione nekretnine  | 012          |          |                  |   |   |
| 021 i<br>025 | 3.2. Biloška sredstva   | 013          |          |                  |   |   |
| 026 i<br>029 | 3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva  | 014          |          |                  |   |   |
| 028 i<br>027 | 4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi | 015          |          |                  |   |   |
|              | III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)  | 016          |          |                  |   |   |

|  |   |     |  |       |       |  |
|--|---|-----|--|-------|-------|--|
| 030,<br>039<br>(dio)                             | 1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica  | 017 |  |       |       |  |
| 033<br>(dio<br>,039<br>(dio)                     | 2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima   | 018 |  |       |       |  |
| 031<br>(dio<br>,032<br>(dio<br>,039<br>(dio)     | 3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)                                   | 019 |  |       |       |  |
| 033<br>(dio<br>,039<br>(dio)                     | 4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica) | 020 |  |       |       |  |
| 031<br>(dio<br>,032<br>(dio)                     | 5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća  | 021 |  |       |       |  |
| 032<br>(dio<br>,034,0<br>35,036,<br>039<br>(dio) | 6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)                           | 022 |  |       |       |  |
| 038,03<br>9(dio)                                 | 7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja   | 023 |  |       |       |  |
| 288  | C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA  | 024 |  |       |       |  |
|  | D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)  | 025 |  | 10369 | 71701 |  |
|  | I. ZALIHE (027 do 030)  | 026 |  | 1580  | 239   |  |
| 10   | 1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)             | 027 |  |       |       |  |
| 11   | 2. Nedovršena proizvodnja   | 028 |  |       |       |  |
| 12 i 13  | 3. Gotovi proizvodi i roba  | 029 |  |       |       |  |
| 15   | 4. Dati avansi  | 030 |  | 1580  | 239   |  |
|  | II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)   | 031 |  |       |       |  |
| 202,20<br>3,209<br>(dio)                         | 1. Potraživanja od kupaca   | 032 |  |       |       |  |
| 200,20<br>9(dio)                                 | 2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica   | 033 |  |       |       |  |
| 201,20<br>9(dio)                                 | 3. Potraživanja od ostalih povezanih lica   | 034 |  |       |       |  |
|  | 4. Ostala potraživanja (036+037+038)  | 035 |  |       |       |  |
| 223  | 4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit   | 036 |  |       |       |  |

|   |   |     |  |        |        |  |
|---|---|-----|--|--------|--------|--|
| 27  | 4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost                           | 037 |  |        |        |  |
| 21,<br>22<br>,osim<br>223                   | 4.3. Ostala nepomenuta potraživanja   | 038 |  |        |        |  |
|   | III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)                                | 039 |  | 2200   | 2200   |  |
| 236<br>(dio)                                | 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovaju                   | 040 |  |        |        |  |
| 237   | 2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli                      | 041 |  |        |        |  |
| 23<br>osim<br>236<br>(dio) i<br>osim<br>237 | 3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani  | 042 |  | 2200   | 2200   |  |
| 24  | IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI   | 043 |  | 6589   | 69262  |  |
| 04  | V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | 044 |  |        |        |  |
| 28<br>osim<br>288                           | E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA  | 045 |  |        |        |  |
|   | F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)  | 046 |  | 201759 | 266156 |  |
|   | PASIVA  |     |  |        |        |  |
|   | A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)  | 101 |  | 199956 | 238307 |  |
| 30  | I. OSNOVNI KAPITAL  | 102 |  | 97499  | 97499  |  |
| 31  | II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL  | 103 |  |        |        |  |
| 320   | III. EMISIONA PREMIJA   | 104 |  |        |        |  |
|   | IV. REZERVE (106+107+108+109-110)   | 105 |  | 140712 | 140712 |  |
| 321   | 1. Zakonske rezerve   | 106 |  |        |        |  |
| 322<br>(dio)                                | 2. Statutarne rezerve   | 107 |  |        |        |  |
| 322<br>(dio)                                | 3. Druge rezerve  | 108 |  |        |        |  |

|   |  |     |  |        |        |  |
|---|--|-----|--|--------|--------|--|
| 330 i<br>potr.<br>saldo<br>rač.<br>331,<br>332,<br>333,<br>334,<br>335,<br>336 i<br>337 | 4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 109 |  | 140712 | 140712 |  |
| dugov.<br>saldo<br>rač.<br>331,<br>332,<br>333,<br>334,<br>335,<br>336 i<br>337         | 5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 110 |  |        |        |  |
|   | VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)   | 111 |  | -38255 | 96     |  |
| 340   | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina  | 112 |  | 96     | 96     |  |
| 341   | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   | 113 |  |        |        |  |
| 350   | 3. Gubitak ranijih godina  | 114 |  |        |        |  |
| 351   | 4. Gubitak tekuće godine   | 115 |  | 38351  |        |  |
|   | VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU  | 116 |  |        |        |  |
|   | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)  | 117 |  |        |        |  |
|   | I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)   | 118 |  |        |        |  |
| 404<br>(dio)  | 1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih   | 119 |  |        |        |  |
| 400<br>(dio)  | 2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku   | 120 |  |        |        |  |
| 40,<br>sem<br>400 i<br>404  | 3. Ostala dugoročna rezervisanja   | 121 |  |        |        |  |
| 41  | II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)  | 122 |  |        |        |  |
| 414,<br>415   | 1. Dugoročni krediti   | 123 |  |        |        |  |
| 41 bez<br>414,<br>415   | 2. Ostale dugoročne obaveze  | 124 |  |        |        |  |
| 498   | C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE  | 125 |  |        |        |  |

|   |   |     |  |      |       |  |
|---|---|-----|--|------|-------|--|
| 495<br>(dio)  | D. DUGOROČNI ODLOŽENI<br>PRIHODI I PRIMLJENE<br>DONACIJE                            | 126 |  |      |       |  |
|   | E. KRATKOROČNA<br>REZERVISANJA I<br>KRATKOROČNE OBAVEZE<br>(128+129)                | 127 |  | 1803 | 20709 |  |
| 467   | I KRATKOROČNA<br>REZERVISANJA   | 128 |  |      |       |  |
|   | II KRATKOROČNE<br>OBAVEZE (130 do 137)  | 129 |  | 1803 | 20709 |  |
| 422<br>(dio),<br>423<br>(dio),<br>424<br>(dio),<br>425<br>(dio)<br>,426 i<br>429<br>(dio) | 1. Obaveze po osnovu kredita i<br>zajmova od lica koja nisu<br>kreditne institucije | 130 |  |      |       |  |
| 422<br>(dio),<br>423<br>(dio),<br>424<br>(dio),<br>425<br>(dio) i<br>429<br>(dio)         | 2. Obaveze po osnovu kredita<br>od kreditnih institucija                            | 131 |  |      |       |  |
| 430   | 3. Primljeni avansi, depoziti i<br>kaucije  | 132 |  |      |       |  |
| 433,<br>434,<br>440-<br>449   | 4. Obaveze prema dobavljačima   | 133 |  | 1803 | 4940  |  |
| 439<br>(dio)  | 5. Obaveze po mjenicama   | 134 |  |      |       |  |
| 420 i<br>431  | 6. Obaveze prema matičnom i<br>zavisnim pravnim licima                              | 135 |  |      |       |  |
| 421 i<br>432  | 7. Obaveze prema ostalim<br>povezanim licima  | 136 |  |      |       |  |
|   | 8. Ostale obaveze iz poslovanja<br>i ostale kratkoročne obaveze<br>(138 do 142)     | 137 |  |      | 15769 |  |
| 439<br>(dio)  | 8.1. Ostale obaveze iz<br>poslovanja  | 138 |  |      |       |  |
| 45 i 46   | 8.2. Ostale kratkoročne obaveze   | 139 |  |      | 15769 |  |
| 47,48<br>osim<br>481  | 8.3. Obaveze po osnovu poreza<br>na dodatu vrijednost i ostalih<br>javnih prihoda   | 140 |  |      |       |  |
| 481   | 8.4. Obaveze po osnovu poreza<br>na dobit   | 141 |  |      |       |  |

|   |   |     |  |        |        |  |
|---|---|-----|--|--------|--------|--|
| 427   | 8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 142 |  |        |        |  |
| 490,<br>491,<br>494,<br>495<br>(dio),<br>496,<br>497 i<br>499 | F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA  | 143 |  |        | 7140   |  |
|   | G. UKUPNA PASIVA<br>(101+117+125+126+127+143)   | 144 |  | 201759 | 266156 |  |

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U \_\_\_\_\_

|               |             |  |                 |
|---------------|-------------|--|-----------------|
| Datum prijema | 02.04.2023. | Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza | Odgovorno lice  |
| Datum obrade  | 02.04.2023. | Radmila Brajković                                  | M.P.            |
| Datum štampe  | 14.04.2023. |  | Dušan Simonović |

**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/**

u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Broj iskaza

92606/2022

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Popunjava pravno lice                              |                         |
| Matični broj: 02192136                             | Šifra djelatnosti: 9312 |
| Popunjava: Radmila Brajković                       |                         |
| Naziv: " CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET " CRNE GORE |                         |
| Sjedište: 19 . DECEMBRA 21 , PODGORICA, CRNA GORA  |                         |

| Grupa             | Pozicija  | Red.<br>broj | Napomena | Tekuća<br>godina | Prethodna<br>godina |
|-------------------|---|--------------|----------|------------------|---------------------|
| 1                 | 2   | 3            | 4        | 5                | 6                   |
| 60 i 61           | 1. Prihodi od prodaje - neto prihod   | 201          |          |                  |                     |
| 630 i 631         | 2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje           | 202          |          |                  |                     |
| 62                | 3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe  | 203          |          |                  |                     |
|                   | 4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)  | 204          |          | 1107942          | 1271299             |
| 64 i 65           | a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja  | 205          |          | 1101642          | 1271299             |
| 67, 691 i 692     | b) Ostali prihodi iz poslovanja   | 206          |          | 6300             |                     |
| 68, sem 683 i 685 | c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja imovine                              | 207          |          |                  |                     |
|                   | 5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)   | 208          |          | 730130           | 888310              |
| 50 i 51           | a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala                            | 209          |          | 46609            | 69398               |
| 53, 54 (dio) i 55 | b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)              | 210          |          | 676463           | 811489              |
| 540               | c) Amortizacija   | 210<br>a     |          | 7058             | 7423                |
|                   | 6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)                 | 211          |          | 416165           | 382989              |
| 52 (dio)          | a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi                             | 212          |          | 339111           | 298835              |
|                   | b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)   | 213          |          | 77054            | 84154               |
| 52 (dio)          | 1/ Troškovi poreza  | 214          |          | 34160            | 24335               |
| 52 (dio)          | 2/ Troškovi doprinosa za penzije  | 215          |          | 40522            | 37732               |
| 52 (dio)          | 3/ Troškovi doprinosa   | 216          |          | 2372             | 22087               |
|                   | 7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja imovine (osim finansijske) (218+219) | 217          |          |                  |                     |

|   |  |     |  |        |  |
|---|--|-----|--|--------|--|
| 580, 581, 582,<br>589(dio)                    | a) Rashodi po osnovu<br>vrijednosnog usklađivanja<br>stalne imovine (osim<br>finansijske)  | 218 |  |        |  |
| 584, 589(dio)                                 | b) Rashodi po osnovu<br>vrijednosnog usklađivanja<br>obrtne imovine (osim<br>finansijske)  | 219 |  |        |  |
| 57, 591 i 592                                 | 8. Ostali rashodi iz poslovanja  | 220 |  |        |  |
|   | I. Poslovni rezultat<br>(201+202+203+204-208-211-<br>217-220)  | 221 |  | -38353 |  |
|   | 9. Prihodi po osnovu učešća u<br>kapitalu (223 do 225)   | 222 |  |        |  |
| 660 (dio)                                     | a) Prihodi po osnovu učešća u<br>kapitalu zavisnih pravnih lica  | 223 |  |        |  |
| 661 (dio)                                     | b) Prihodi po osnovu učešća u<br>kapitalu ostalih povezanih<br>pravnih lica  | 224 |  |        |  |
| 669 (dio)                                     | c) Prihodi po osnovu učešća u<br>kapitalu nepovezanih pravnih<br>lica  | 225 |  |        |  |
|   | 10. Prihodi od ostalih<br>finansijskih ulaganja i zajmova<br>(kamate, kursne razlike i efekti<br>ugovorene zaštite) (227 do 229)           | 226 |  |        |  |
| 660 (dio)                                     | a) Prihodi od ostalih<br>finansijskih ulaganja i zajmova<br>od matičnog i zavisnih pravnih<br>lica   | 227 |  |        |  |
| 661 (dio)                                     | b) Prihodi od ostalih<br>finansijskih ulaganja i zajmova<br>od ostalih povezanih pravnih<br>lica   | 228 |  |        |  |
| 662 (dio),663<br>(dio),664<br>(dio),669 (dio) | c) Prihodi od ostalih<br>finansijskih ulaganja i zajmova<br>od nepovezanih pravnih lica  | 229 |  |        |  |
|   | 11. Ostali prihodi po osnovu<br>kamata, kursnih razlika i drugih<br>efekata ugovorene zaštite (231<br>do 233)                              | 230 |  |        |  |
| 660 (dio)                                     | a) Finansijski prihodi po<br>osnovu tekućih potraživanja od<br>matičnog i zavisnih pravnih lica  | 231 |  |        |  |
| 661 (dio)                                     | b) Finansijski prihodi po<br>osnovu tekućih potraživanja od<br>ostalih povezanih pravnih lica  | 232 |  |        |  |
| 662 (dio),663<br>(dio),664<br>(dio),669 (dio) | c) Finansijski prihodi po<br>osnovu tekućih potraživanja od<br>nepovezanih pravnih lica  | 233 |  |        |  |
|   | 12. Vrijednosno usklađivanje<br>kratkoročnih finansijskih<br>sredstava i finansijskih ulaganja<br>koji su dio obrtne imovine (235<br>-236) | 234 |  |        |  |

|                    |  |     |  |        |  |
|--------------------|--|-----|--|--------|--|
| 683, 685           | a) Prihodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine  | 235 |  |        |  |
| 583, 585           | b) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine  | 236 |  |        |  |
|                    | 13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)  | 237 |  |        |  |
| 560                | a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima | 238 |  |        |  |
| 561                | b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima            | 239 |  |        |  |
| 562, 563, 564, 569 | c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima                 | 240 |  |        |  |
|                    | II. Finansijski rezultat (222+226+230+234–237)   | 241 |  |        |  |
|                    | III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)  | 242 |  | -38353 |  |
| 690 – 590          | IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno  | 243 |  |        |  |
|                    | V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)   | 244 |  | -38353 |  |
|                    | 14. Poreski rashod perioda (246+247)   | 245 |  |        |  |
| 721                | 1. Tekući porez na dobit   | 246 |  |        |  |
| 722                | 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda  | 247 |  |        |  |
|                    | 15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)   | 248 |  | -38353 |  |
|                    | VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)  | 249 |  |        |  |
| 330                | 1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava          | 250 |  |        |  |
| 331                | 2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja                       | 251 |  |        |  |

|     |   |     |  |        |  |
|-----|---|-----|--|--------|--|
| 332 | 3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala  | 252 |  |        |  |
| 333 | 4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada | 253 |  |        |  |
| 334 | 5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva  | 254 |  |        |  |
| 335 | 6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje  | 255 |  |        |  |
| 336 | 7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine   | 256 |  |        |  |
| 337 | 8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka   | 257 |  |        |  |
|     | VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stawkama rezultata /povezanim sa kapitalom/  | 258 |  |        |  |
|     | VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)   | 259 |  |        |  |
|     | IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)  | 260 |  | -38353 |  |
|     | X. Zarada po akciji   | 261 |  |        |  |
|     | 1. Osnovna zarada po akciji   | 262 |  |        |  |
|     | 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji  | 263 |  |        |  |
|     | XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica   | 264 |  |        |  |
|     | XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu   | 265 |  |        |  |

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U \_\_\_\_\_

|               |             |  |                 |
|---------------|-------------|--|-----------------|
| Datum prijema | 02.04.2023. | Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza | Odgovorno lice  |
| Datum obrade  | 02.04.2023. | M.P.   |                 |
| Datum štampe  | 14.04.2023. | Radmila Brajković                                  | Dušan Simonović |